



PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT

KUVENDI I KOSOVËS
СКУПШТИНА КОСОВА
ASSEMBLY OF KOSOVO

Zakon br. 02/L-14

O GRADJEVINSKIM PROIZVODIMA

Skupština Kosova,

Na osnovu Uredbe br. 2001/9 od dt. 15 maja 2001 Ustavnog Okvira o Privremenom Samoupravljanju na Kosovu, Poglavlje 5.1.(d), 9.1.1, 9.3.3, 11.2,

Primenjenom zakonu na Kosovu te u cilju zastite i primenjivanja standarda na Kosovu u skladu s medjunarodnim standardima,

Usvaja:

ZAKON O GRADJEVINSKIM PROIZVODIMA

POGLAVLJE I
OPSTE ODREDBE

Clan 1

1.1. Ovaj zakon utvrđuje uvjete upotrebe i stavljanja u promet građevinskih proizvoda, prijem tehničkih usaglasenosti građevinskih proizvoda, procjenu i provjeru usaglasenosti s osnovnim zahtjevima, nadzor nad tržištem i sprovođenje posebnih postupaka o priznavanju njihove usaglasenosti.

1.2. Ovaj zakon uređuje stavljanje u promet građevinskih proizvoda čija su svojstva u skladu s osnovnim zahtjevima za građevinske objekte iz člana 4. ovoga zakona.

Clan 2

2.1. Ovaj zakon se primenjuje na građevinske proizvode u meri koja udovoljava osnovnim zahtjevima za građevinske objekte predviđenih članom 3. ovoga zakona. Ovaj zakon se ne primenjuje na građevinske proizvode koje ne udovoljavaju tehničkim specifičnostima propisanih članom 5 i 6 čije se tehničke specifičnosti uređuju posebnim propisima ili tehničkim pravilima o primjeni tih propisa.

2.2. Nakon utvrđivanja tehničkih specifičnosti shodno članu 5. i 6. ovoga zakona, o stavljanju u promet ghrđevinskih proizvoda primenjivace se isključivo odredbe ovoga zakona. Zahtjevi posebnih propisa o stavljanju građevinskih proizvoda u promet a koji su predmet njihova uređenja, prestaju važiti po isteku perioda utvrđenog tim tehničkim specifikacijama.

2.3. Ovim se zakonom ne uredjuje upotreba gradjevinskih proizvoda pri izgradjivanju gradjevinskih objekata. Odredbe i drugi propisi o izgradnji gradjevinskih objekata ne smeju iskluciti upotrebu gradjevinskih proizvoda stavljenih na trziste u skladu s ovim zakonom, za predvidjene namjene.

Clan 3

3.1. Osnovni zahtjevi za gradjevinske proizvode utvrdjeni pravilnicima o izgradnji gradjevinskih objekata, moraju se ispuniti imajući u vidu bitna svojstva proizvoda, i to:

- i. mehanicka otpornost i stabilnost,
- ii. sigurnost od pozara,
- iii. higijenu, zdravstvo i okoljinu,
- iv. sigurnost pri upotrebi,
- v. zastitu od buke,
- vi. stednju energije i ocuvanje toplote.

3.2. Nadležno ministarstvo donijet ce pravilnike o gradjevinskim proizvodima kojima se utvrdjuju svojstva gradjevinskih proizvoda u skladu s osnovnim zahtjevima.

3.3. Radi uspostavljanja potrebne povezanosti izmedju osnovnih zahtjeva iz stava 1. i 2. i tehnickih specifikacija iz clana 6 Minister objavljuje specijalne izdanja prevoda dokumenata objavljenih od Evropske komisije.

POGLAVLJE II ZNACENJE TERMINA I DEFINICIJA

Clan 4

Svaki od termina upotrebljenih u ovaj zakon, imaju sledece znacenje:

- 1. Nadležno ministarstvo-** Ministarstvo trgovine i industrije,
- 2. Ministar-** Ministar Trgovine i industrije,
- 3. Komisia-** Komisia Evropske zajednice,
- 4. EOTA-** Evropska organizacija za tehnicka usaglasavanja,
- 5. Gradjevinski proizvod-**svaki proizvod proizveden za trajno ugradjivanje u gradjevinske objekte,
- 6. Gradjevinski radovi-** izgradnja objekata i radovi u oblasti civilne inzinerije,
- 7. Stavljati na trziste-** stavljati na trziste gradjevinski prikladnog za upotrebu na Kosovu,
- 8. Snabdevac-** proizvođač gradjevinskog proizvoda: ako proizvođač nema registrovanu kancelariju, njegov zastupnik sa registrovanim sedistem na Kosovu, uvoznik ili svaka druga pravna ili fizicka osoba koje je stavila proizvod na promet,
- 9. Tehnicke specifikacije-** standardi, tehnicka usaglasenost i Kosovska tehnicka pravila iz clana 5 i 6.

- 10. Priznate tehnicke specifikacije-** Kosovski standardi ili Kosovska tehnicka usglasavanja koje Komisije Evropske zajednice (u nastavku: Komisija) priznaje ih kao takve, to jest priznaje da su proizvodi proizvedeni u skladu s njima, omogucuju ispunjavanje osnovnih zahtjeva za gradjevinske objekte i s preporukama objavljenih u “Sluzbeni list Evropske zajednice”,
- 11. Kosovski standard-** standard usvojen od Kosovskog organa za standarde, u skladu s pravilima o standardizaciji,
- 12. Usaglaseni standard-**standard utvrdjen od nadlezne Evropske organizacije za standardizaciju na osnovu prijedloga Komisije i preporuka objavljenih u “ Sluzbeni list Evropske zajednice”,
- 13. Evropska tehnicka usaglasenost-** tehnicka procjena usaglasenosti o upotrebi proizvoda za odredjenu namjenu bazirana na ispunjavanju osnovnih zahtjeva za gradjenje gradjevinskih objekata za sta se koristi proizvod. Ovu usaglasenost izdaje organ za usaglasenost kojeg je osnivala komisija za dodeljivanje Evropske tehnicke usaglasenosti,
- 14. Priznata tehnicka usaglasenost-** tehnicka usaglasenost za gradjevinski proizvod dodeljen od organa za usaglasavnje u skladu s propisima druge zemlje,
- 15. Kosovska tehnicka usaglasenost-** tehnicka usaglasenost za gradjevinski proizvod dat od organa za usaglasavanje, registrovan na Kosovu u skladu s clanom 17, 18, i 19,
- 16. Organ usaglasavanja-** organ koji izdaje evropska tehnicka usaglasavnja ili Kosovska tehnicka usaglasavanja,
- 17. Mali gradjevinski proizvod-** gradjevinski proizvod koji je od nebitnog uticaja na zdravlje i sigurnost ljudskoga zivota ta kao takav uvrscen je u spisak Ministra i objavljen u “ Sluzbeni list Kosova”,
- 18. Priznato tehnicko pravilo-** tehnicki pravilo priznato od vecine nadleznih strucnjaka da odrazava stanje tehnologije,
- 19. Certifikacioni organ-**nepriistrani organ koji utvrdjuje usaglasenost gradjevinskih proizvoda ili sistema kontrole proizvodnje i nadzora nad njim,
- 20. Inspekijski organ-**nepriistrani organ koji procjenjuje i preporucuje priznavanje i reviziju metoda kontrole kvaliteta od proizvođača, selekcioniranje i procenjivanje gradjevinskih proizvoda u fabrikama, gradjevinskim pogonima ili mjesta gdje su skladisteni,
- 21. Laboratorija testiranja-** laboratorija koja mjeri, preispituje, testira, odredjuje kalibar ili drugacije utvrdjuje karakteristike ili svojstva materijala ili gradjevinskih proizvoda,
- 22. Procjena usaglasenosti-** postupak na osnovu kojeg se izdaje pismena garancija da je proizvod, process ili usluga u skladu sa tehnickim specifikacijama,
- 23. Potvrdjivanje usaglasenosti** - prethodno priznavanje usaglasenosti proizvoda sa tehnickim specifikacijama,
- 24. Deklaracija proizvoda** - deklaracija bitnih karakteristika proizvoda odgovarajuceg kvaliteta za upotrebu u skladu s osnovnim zahtjevima.

POGLAVLJE III
STAVLJANJE NA PROMET GRADJEVINSKIH PROIZVODA

Clan 5

5.1. Gradjevinski proizvodi se smiju stavljeti na promet samo ako su pogodni za namensku upotrebu, ili imaju takva svojstva da gradjevinski objekti u kojima ce se upotrijebiti, ako su pravilno projektirani i gradjeni, ispunjavaju bitne zahtjeve utvrdjenih pravilima o izgradnji gradjevinskih objekata.

5.2. Gradjevinski proizvod pogodan je za namjensku upotrebu i moze se stavljeti na trziste ako je u skladu sa:

- i. Kosovskim standardima koji su usaglaseni sa doticnim Evropskim standardima,
- ii. Evropskim tehnickim usaglasavanjem, ili
- iii. priznatim tehnickim specifikacijama, kada tehnicke specifikacije iz stava 1 i 2 ovoga clana ne postoje.

Clan 6

6.1. Kada tehnicke specifikacije iz stava dva clana 5. ne postoje, gradjevinski proizvod smije se stavljeti u promet ako je u skladu sa:

- i. Kosovskim standardima,
- ii. Kosovskim tehnickim pravilima, ili
- iii. Kosovskim tehnickim usaglasavanjem, u skladu s clanom 17, 18, ili 19 ovoga zakona.

6.2. Tehnicke propise iz stava 1. ovoga clana izdaje Ministarstvo. Ministarstvo utvrdjuje bitna svojstva gradjevinskog proizvoda i postupak procjene usaglasenosti s tehnickim propisima, i po potrebi, s Kosovskim standardima.

Clan 7

Ako gradjevinski proizvod ne ispunjava, ili djelimicno ispunjava tehnicke specifikacije iz clana 5 i 6, onda proizvodjac moze taj proizvod stavljeti na promet isklucivo ako se nakon sprovođenja postupaka o proceni usaglasenosti iz tacke 1 clana 23 prilaze deklaracija usaglasenosti tog proizvoda. U tom slucaju deklaracija usaglasenosti zasnivace se na pocetnom testiranju proizvoda u laboratoriji testiranja koja je licencirana kao organ za provjeravanje usaglasenosti.

Clan 8

8.1. Manji gradjevinski proizvodi mogu se stavljeti na promet ako se slaze deklaracija proizvodjaca sa priznatim tehnickim pravilom.

8.2. Deklaraciju iz prethodnog stava izdaje proizvodjac pod vlastitom odgovornoscu, ako su ispunjeni kriterijumi utvrdjeni Kosovskim standardima o deklaraciji usaglasenosti.

Clan 9

Ministarstvo propisuje dužnost i način označavanja znaka usaglasenosti i zahtijeva utvrđivanje usaglasenosti građevinskog proizvoda za označavanje oznakom uskladjenosti. Oznakom usaglasenost, proizvođač ili njegov predstavnik potvrđuje, prije stavljanja proizvoda na tržište, da je proizveden u skladu sa standardima.

POGLAVLJE IV TEHNICKA USAGLASNOST

Clan 10

Tehnicka usaglasenost je tehnicka ocena prikladnosti građevinskog proizvoda za predviđenu upotrebu, koja se zasniva na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinske objekte za koje se upotrebljava.

Clan 11

Organ usaglasenosti može dati Evropsku tehnicku usaglasnost građevinskog proizvoda:

- i. za koji ne postoje usaglaseni standardi niti narudžbina za usaglaseni standard te za koji komisija smatra da takav usaglaseni standard nije moguće izraditi ili pak još se ne može izraditi, ili
- ii. koji znatno odstupa od usaglasenih standarda.

Clan 12

12.1. Evropsko tehnicko usaglasavanje za građevinski proizvod mora se bazirati na preispitivanja, dokazivanja i ocenjivanja na osnovu razlaganja dokumenata iz trećega stava člana 3. i smernica usaglasenih za Evropsko tehnicku usaglasenost.

12.2. Smernica za Evropsku tehnicku usaglasenost koja se odnosi na pojedini ili skupinu proizvoda, koja je izradjena od Evropske organizacije za tehnicka usaglasavanja (EOTA), izdaje Ministarstvo kao posebno izdanje.

12.3. Smernica treba narocito da sadrži:

- i. spisak dokumenata razlaganja,
- ii. posebne zahtjeve za građevinski proizvod u smislu bitnih zahtjeva za građevinske objekte iz člana 3,
- iii. postupak preispitivanja,
- iv. metode ocenjivanja i kvalifikacije rezultata preispitivanja,
- v. procjena usaglasenosti i provjeru postupaka koji moraju udovoljiti zahtjevima iz člana 21, 22, i 23,
- vi. rok valjanosti Evropske tehnicke usaglasnosti.

12.4. Ako smernica iz prethodne tacke 3 ne postoji, Evropska tehnicka usaglasenost se moze dati bazirajuci se na bitne odgovarajuce zahtjeve i na dokumentima razlaganja. U tom slucaju ocenjivanje gradjevinskoga proizvoda je vrsio organ koji zajedno djeluje s Evropskom organizacijom za tehnicka usaglasavanja.

Clan 13

Gradjevinski proizvod za koji je dat Evropska tehnicka usaglasenost od organa usaglasavanja iz tacke 16 clana 4, smije se staviti na promet ako dobavitelj dostavlja inspekcijском organu sve neophodne podatke za tehnicku usaglasenost, kako je propisano clanom 27. Ako Evropska tehnicka usaglasenost izdata na stranom jeziku, dobavitelj mora imati kopiju prijevoda na albanskom jeziku.

Clan 14

14.1. Ako organ za tehnicka usaglasavanja ima kancelariju za registraciju na Kosovu, smije dati Evropsku tehnicku usaglasenost samo ako ima ovlascenje Ministarstva. Ovaj organ mora ispunjavati uvjete utvrdjene dolje navedenim stavovima kojeg je Ministarstvo proglasio u komisiju kao clana Evropske organizacije za tehnicka usaglasavanja.

14.2. Za pridobijanje ovlasti iz prethodnoga stava organ za usaglasavanje prije svega mora biti u stanju:

- i. ocjeniti pogodnost za upotrebu novih gradjevinskih proizvoda na osnovu naucnih i praktickih saznanja,
- ii. donijeti nepristrane odluke o interesima zainteresiranih proizvodjaca ili njihovih zastupnika, i
- iii. uporedjivati doprinose svih zainteresiranih stranaka u uravnotezenoj procjeni.

14.3. Ministarstvo moze propisati dodatne uvjete izdavanje ovlascenja iz prvoga stava. Rok vazenja ovlascenja je odredjeno. Organ usaglasavanja moze uvjete za pribavljanje ovlascenja ispunjavati trajno. Ako organ usaglasavanja prestaje ispunjavati uvjete u periodu vazenja ovlascenja, ovlascenje se oduzima.

Clan 15

15.1. Zahtjev za izdavanje Evropskog tehnickog usaglasavanja za gradjevinski proizvod podnosi proizvodjac ili njegov zastupnik. Pri podnosjenju zahtjeva podnositelj mora izjaviti da takav zahtjev nije podneo nekom drugom organu usaglasavanja te da je podmirio sve troskove postupka.

15.2. Prije podnosenja zahtjeva iz prethodnoga stava proizvodjac, nakon sto je priložio potrebne podatke, moze zahtijevati od organa za izdavanje Evropske usaglasenosti da ga informira o :

- i. postupku izdavanja Evropskoga tehnickoga usaglasavanja,
- ii. roku trajanja postupka,
- iii. visini troskova i nacinu njihova uplacivanja.

15.3. Uz zahtjev iz prvoga stava ovoga člana mora se priložiti, u zatvorenoj koverti, opis građevinskog proizvoda, specifikacije, projekti i izvjestaji o obavljenim ispitivanjima koji detaljno predstavljaju građevinski proizvod i njegovu namjensku upotrebu. Pored toga podnositelj mora navesti sve lokacije gdje će se proizvod izložiti i omogućiti organu za tehnička usaglasavanja pristup tim lokacijama.

15.4. Organ za tehnička usaglasavanja mora obavijestiti podnositelja zahtijeva koje dodatne dokumente, rezultate preispitivanja, izračunavanja ili druge podatke mora dostaviti da bi se moglo procijeniti proizvod za predvodjenu upotrebu. Organ usaglasavanja mora garantirati očuvanje tajnosti za sve informacije pridobijene u postupku.

Član 16

16.1. Organ usaglasenosti izdaje Evropsku tehničku usaglasenost za građevinski proizvod za kojeg je utvrdio da odgovara svojoj namenskoj upotrebi. Opće je pravilo da se Evropska tehnička usaglasenost daje za period od od pet godina čija važnost se može proizvesti.

16.2. Za ponovno razmatranje izdate Evropske tehničke usaglasenosti vaze ista pravila kao za njeno izdavanje. Zahtjev za ponovno razmatranje mora se dostaviti istom organu usaglasavanja koji je izdavao prethodno tehničko usaglasavanje.

16.3. Izdato Evropsko tehničko usaglasavanje može se ponistiti ako organ usaglasavanja utvrdi da građevinski proizvod nije pogodan za predviđenu upotrebu. O ponistavanju organ usaglasavanja obavijestava inspekcijski organ iz člana 27.

16.4. Ministarstvo oglašava u detaljima postupak izdavanja, proizvodavanja, promene i ponistavanja Evropske tehničke usaglasenosti.

Član 17

17.1. Kosovska tehnička usaglasenost za građevinski proizvod mora se osnivati na preispitivanja, dokaze i ocjene ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinske objekte i zahtjeva iz dokumenata razlaganja iz člana 3.

17.2. Kosovska tehnička usaglasenost u smislu ovoga člana može se izdati za određeni građevinski proizvod samo od organa za usaglasavanje koji ima kancelariju upisa na Kosovu koji raspolaze ovlaštenjem Ministarstva i koji mora ispunjavati uvjete utvrdjene stavom 2 i 3 člana 14.

Član 18

18.1. Organ za tehničko usaglasavanje može dati Kosovsku tehničku usaglasenost za građevinski proizvod:

- i. za kojeg nije dat Kosovski standard niti Kosovska tehnička pravila iz člana 6, ili
- ii. koji znatno odstupa od Kosovskog standarda ili Kosovskog tehničkog pravila iz prethodnoga stava.

18.2. Za izdavanje, proizvodavanje, ponovno razmatranje ili ponistavanje Kosovskog tehničkog usaglasavanja primjenjivace se član 15 i 16.

Clan 19

19.1. Kosovska tehnicka usaglasenost moze se dati i na osnovu Evropskog tehnickog usglasavanja ili priznatog tehnickog usvajanja koji je gradjevinskom proizvodu dao organ usglasavanja sa sjedistem u inostranstvo. Tako data Kosovska tehnicka usaglasenost iskazuje pogodnost gradjevinskog proizvoda za predvidjenu upotrebu u skladu sa Kosovskim pravilima o bitnim zahtjevima za gradjevinske objekte.

19.2. Kosovska tehnicka usaglasenost iz prethodne tacke 1 moze se dati nakon pregleda dokumentacije o izvršenim preispitivanjima, probama i kompletnih ocjena koje su sluzile kao osnov za izdavanje Evropske tehnicke usaglasenosti. Po potrebi mogu se izvršiti dodatna preispitivanja oprobavanja za iadavanje Kosovske tehnicke usaglasenosti.

19.3. Ministarstvo detaljno propisuje postupak izdavanja, ponovnog razmatranja i ponistavanja jedne Kosovske tehnicke usaglasenosti.

POGLAVLJE V PREISPITIVANJE I PROVERANJE USAGLASENOSTI SA ZAHTJEVIMA TEHNICKIH SPECIFIKACIJA

Clan 20

20.1. Proizvodjac je odgovoran za potvrđivanje uskladjenosti gradjevinskog proizvoda sa zahtjevima tehnickih specifikacija. Prije potvrđivanja usaglasenosti pogodnosti gradjevinskog proizvoda za upotrebu prema predvidjenoj namjeni, utvrdice se preispitivanjima, kontrolom ili drugim nacinama ocenjivanja usaglasenosti. Postupak procenjivanja i potvrđivanja usaglasenosti (u nastavku: procenjivanje uskladjenosti) kako je propisano tehnickim specifikacijama, izvrsice sam proizvodjac ili u suradnji sa organom zaduzenim za utvrdjivanje usaglasenosti.

20.2. Organ zaduzen za potvrđivanje usaglasenosti iz prethodne tacke 1. je certifikacijski organ, inspekcijski organ ili laboratorija testiranja koji moze biti javni ili privatni autoritet.

Clan 21

21.1. Za potvrđivanje usaglasenosti gradjevinskih proizvoda sa tehnickim specifikacijama, koriste se dole navedene metode:

- i. pocetno preispitivanje uzoraka proizvoda od strane proizvodjaca ili ovlasenog organa,
- ii. preispitivanje uzoraka preuzetih iz fabrike u skladu s preispitivanjem predvidjenim od proizvodjaca ili ovlasenog organa,
- iii. kontrolno preispitivanje uzoraka preuzetih iz fabrike, iz otvorenog trzista ili u gradjevinskom objektu, od proizvodjaca ili ovlasenog organa,
- iv. preispitivanje uzoraka iz kolicine koja je pripremljena za dostavljanje ili je vec dostavljen korisniku, od proizvodjaca ili nadleznog organa,
- v. kontrola proizvoda u fabrici,

- vi. pocetna kontrola fabrike i pocetna kontrola proizvoda u fabrici, od ovlascenog organa,
- vii. stalni nadzor, presudjivanje i procjena kontrole proizvodnje u fabrici od ovlascenog organa.

21.2. Kontrola proizvodnje u fabrici iz prethodnoga stava mora biti stalna unutarnja kontrola proizvodnje izvršena od proizvođača. Svi elementi, zahtjevi i mjere preduzete od proizvođača u vezi s kontrolom proizvodnje u fabrici, moraju biti sistematično dokumentirani u skladu s zacrtanom politikom i postupcima.

21.3. Izbor i kombinacija metoda za potvrđivanje usaglasenosti građevinskog proizvoda iz prethodne tačke 1 predstavlja poseban sistem potvrđivanja usaglasenosti koji zavisi od tehničkih zahtjeva za posebni građevinski proizvod ili za skupinu građevinskih proizvoda.

Clan 22

22.1. Potvrđivanje usaglasenosti građevinskog proizvoda pretpostavlja da:

- i. proizvođač građevinskog proizvoda raspolaze jednim sistemom kontrole proizvodnje u fabrici s kojim garantira da je proizvodnja usaglasena sa tehničkim specifikacijama, ili
- ii. za poseban građevinski proizvod, naveden u odgovarajućim tehničkim specifikacijama, pored sistema kontrole proizvodnje u fabrici, uključen je u ocenjivanju i nadzor proizvodnje ili proizvoda i nadležni certifikacioni organ.

22.2. Izbor postupka iz prethodnoga stava 1. zavisi od:

- i. vrste građevinskog proizvoda,
- ii. značaja građevinskog proizvoda u pogledu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinske objekte, posebno na one koje se odnose na zdravlje i bezbednost,
- iii. posledica promjena karakteristika građevinskih proizvoda koja se odnose na njegovu ustrajnost,
- iv. osjetljivost prema oštećenjima tokom proizvodnje.

Clan 23

23.1. Postupci procenjivanja usaglasenosti utvrđenih posebnim propisima, su osnov za potvrđivanje usaglasenosti građevinskog proizvoda, baziranih na:

- i. deklaraciju o usaglasenosti koju daje proizvođač ili njegov zastupnik, ili
- ii. certifikaciju usaglasenosti za sistem kontrole i nadzora proizvodnje ili proizvoda, koju izdaje certifikacioni organ na način utvrđen tačkom (ii) prvoga stava clana 22.

23.2. Ako certifikacioni organ izdaje certifikat o uskladjenosti za sistem kontrole i nadzora proizvodnje, proizvođač ili njegov zastupnik daju izjavu o uskladjenosti građevinsko proizvoda na osnovu ove certifikacije.

23.3. Za pojedinačne proizvode (van serijskim), deklaracija o usaglasenosti prvobitno se bazira na preispitivanje uzoraka građevinskog proizvoda. U tom slučaju, kontrola proizvoda u fabrici bice dovoljna osim ako nije drugacije propisano tehničkim specifikacijama o proizvodima koji imaju posebno vazan uticaj na zdravlje i bezbjednost.

23.4. Ministarstvo, posebnim aktom, propisuje sadržaj dokumenata u uskladenosti iz prvoga stava ovoga člana.

Član 24

24.1. Nakon izdavanja dokumenta o uskladenosti, proizvođač ili njegov zastupnik označava građevinski proizvod s oznakom o usaglasenosti, u skladu s propisem predviđenim članom 9 ovoga zakona.

24.2. Na građevinski proizvod, koji nije pogodan za svoju namjensku upotrebu, ili za koji nije usvojena oznaka usaglasenosti, ne može se označiti oznakom uskladenosti ili drugom slicnom oznakom, koja bi stvarala zabludu na tržištu ili kod potrošača.

Član 25

25.1. Proizvođač građevinskog proizvoda može angažirati drugi certifikacioni organ u postupcima procjenjivanja usaglasenosti jedino ako taj organ raspolaze ovlaštenjem kao dokaz njegove sposobnosti i odgovornosti za certifikaciju usaglasenosti shodno utvrđenim pravilima i postupcima. Proizvođači, za certifikaciju usaglasenosti kojih je nadležan certifikacioni organ, moraju biti navedeni u ovlaštenju.

25.2. Certifikacioni organ može sam izvršiti zadatke utvrđene taktom 1. On može poveriti izvršenje jednog ili više od ovih zadataka inspekcijskim organima ili laboratorijama testiranja koje imaju odgovarajuće ovlaštenje izdato od nadležnih organa. Izvršenje ovih zadataka se mogu poveriti i organima koji raspolazu ovlaštenjem iz člana 26, uzimajući u obzir opis aktivnosti posebnih organa procenjavanja usaglasenosti iz taktke 15, 16 i 17 člana 4 ovoga zakona.

Član 26

Za ovlaštene organe utvrđivanja usaglasenosti, koje imaju kancelariju upisa na Kosovu, ministarstvo podzakonskim će propisima utvrditi zadatke iz člana 25, u skladu s općim propisima procenjivanja usaglasenosti proizvoda, koji ispunjavaju sledeće zahtjeve:

- i. raspolaganje osobljem i potrebnim sredstavima i opremom,
- ii. raspolaganje osobljem koje je stručno osposobljeno i iskazuje profesionalnu odgovornost na radu,
- iii. nepristranost u izvodjenju oprobavanja, pripremanju izvještaja, izdavanju certifikacija i u vršenju nadzora, osoblja i tehničkog osoblja koje su povezani sa raznim centrima, grupama ili osobama neposredno ili posredno povezane s građevinskim proizvodima,
- iv. ocuvanje poslovne tajne,
- v. potpisivanje garancije.

POGLAVLJE VI NADZOR TRZISTA

Clan 27

27.1. Ispunjavanje zahtjeva ovoga zakona i propisa donetih na osnovu njega o gradjevinskim proizvodima koje se stavljaju na trziste, nadzire tržišna inspekcija (ili ovlaseni organ).

27.2. Prema ovom zakonu, tržišni inspektori (ili ovlaseni organ), osim ovlasenja za primenjivanje mera propisanih aktima o njihovoj delatnosti, imaju i sledece nadleznosti da:

- i. traže od dobavljača da podnesu inspekciji sve potrebne podatke i stavljanje na uvid svih dokumenata u usaglasenosti i tehnicke dokumentacije o gradjevinskim proizvodima,
- ii. izvrše odgovarajući pregled i preispituje gradjevinske proizvode da li su u skladu s tehničkim specifikacijama,
- iii. oduzimaju uzorke gradjevinskih proizvoda i da proveravaju njihovu usaglasenost,
- iv. naredjuju oduzimanje dokumenta o usaglasenoscju za neuskkladjene gradjevinske proizvode,
- v. naredjuju otklanjanje utvrdjene neusaglasenosti,
- vi. zahtjevaju oznacavanje gradjevinskog proizvoda oznakom usaglasavanja ili odstranjivanje zabranjene oznake uskladjivanja,
- vii. zabranjuju stavljanje na promet gradjevinskih proizvoda u slucaju njihove neuskladjenosti, ogranicavaju trgovinu gradjevinskim proizvodima ili da naredjuju njihovo povlacenje iz trzista i primenjuje dodatne mjere koje garantiraju da se naredba postuje,
- viii. privremeno zabranjuju, koliko je to potrebno za obavljanje pregleda i preispitivanja, svako snabdevanje, ponudu ili izlozbu gradjevinskih proizvoda, za vrijeme dok postoji opravdana sumnja da ti proizvodi nisu u skladu s pravilima,
- ix. naredjuju unistavanje neusaglasenih gradjevinskih proizvoda kada je to neophodno za zastitu zdravlja i zivota ljudi.

27.3. Tržišna Inspekcija (ili ovlaseni organ), moze u okviru nadzora nad trzistem, poveriti strucnoj instituciji izvršenje pregleda i preispitivanja iz prethodnih stavova.

Clan 28

28.1. Troškove inspeksijskog postupka (troškove analiza, dnevnice, putni troškovi i drugi troškovi nastali sprovođenjem postupka) koji su okončani nepovoljno za odgovornu osobu, snosi sama ta osoba.

28.2. Zalba izjavljena protiv rešenja o nadzoru trzista, doneta na osnovu izvršenja ovlasenja iz drugog stava clana 27, ne zadržava njeno izvršenje.

Clan 29

Vlada Kosova moze propisati sadrzaj i nacin obavjestavanja drugih drzava ili medjunarodnih subjekata za mjere primenjene od mesnih organa koje vaze na medjunarodnom trzistu, ogranicavajući stavljanje na promet gradjevinskih proizvoda ili njihovo povlacenje iz prometa radi zastite javnoga interesa.

POGLAVLJE VII POSEBNI POSTUPCI

Clan 30

30.1. Usled nedostatka tehnickih specifikacija iz clana 5 za svaki gradjevinski proizvod, Kosovo kao drzava uvoza, ovisno od pojedinih zahtjeva, procenjuje da je proizvod u skladu s Kosovskim pozitivnim propisima, sto su potvrdili preispitivanja i provjeravanja izvršena od ovlasenog organa drzave proizvođača, u skladu s vazecim metodama na Kosovu ili s metodama priznatim kao jednakovrednim na Kosovu, prema reciprocnim priznatim sporazumima.

30.2. Radi potvrđivanja tacnosti usaglasavanja gradjevinskog proizvoda, Kosovo moze traziti dodatne informacije od nadleznog organa zemlje proizvođača za tu namenu. Ako Kosovo ima nesporazuma s tim organom, obrazlozice svoje konstatacije i o tome informisace zemlju proizvođača.

30.3. Kosovo ce prikupiti sve izvestaje i dokumente o usaglasenosti izdatih u zemlju proizvođača u skladu s ovim clanom, jednakovredne s izvestajima i dokumentima o usaglasavanju, izdatih od nadleznih organa o potvrđivanju usaglasenosti koji ima registrovnu kancelariju na Kosovu.

POGLAVLJE VIII KAZNE NE ODREDBE

Clan 31

U smislu ovoga zakona, za ucinjeno delo koje ne predstavlja krivicno, vec administrativni prekršaj, kaznit ce se pravna osoba, i to :

31.1. Novcanom kaznom u iznosu od 2.000 do 5.000 €, kada:

- i. stavlja na promet gradjevinski proizvod suprotno s clanom 5, 6, i 7,
- ii. daje izjavu o usaglasenosti gradjevinskog proizvoda suprotno s clanom 8.,
- iii. daje Evropsko tehnicko usaglasavanje suprotno s clanom 11 i 16.,
- iv. daje Kosovku tehnicku usaglasenost suprotno s clanom 17, 18, i 19,
- v. ne oznacava gradjevinski proizvod oznakom usaglasenosti u skladu s prvim stavom clana 24,
- vi. u suprotnosti s stavom dva clana 24 oznacava gradjevinski proizvod oznakom usaglasenosti ili nekom drugom postojećom oznakom, koja moze stvarati pometnju na trzistu ili obmanjivati potrosace,

- vii. priznaje certifikacioni organ za potvrđivanje usaglasenosti u suprotnosti s članom 25,
- viii. obavlja poslove nadležnog organa na provjeravanje usaglasenosti, donoseći odluke u suprotnosti s prvim stavom člana 26,
- ix. u suprotnosti s članom 27, ne postupa u skladu sa rešenjima tržišne inspekcije.

31.2. Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 2.000 € kaznit će se fizička i pravna osoba za prekršaj iz prethodnih članova.

POGLAVLJE IX PRIGOVOR

Član 32

32.1. Prigovor protiv izricanih kazni izjavljuje se tržišnoj inspekciji (ili nadležnom organu), u roku od 10 dana od dana uručenja rešenja. Tržišna Inspekcija resavace po prigovoru u roku od 30 dana, od dana izjavljivanja prigovora.

32.2. Stranka nezadovoljna odlukom tržišnog inspeksijskog organa, ili u slučaju ne resavanja po prigovoru, može se obratiti nadležnom sudu.

POGLAVLJE X PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Član 33

33.1. Do dana donosenja tehničkih specifikacija propisanih ovim zakonom ili posebnim pravilima iz prvoga stava člana 2, primenjivace se standardi o građevinskim proizvodima i druge specifikacije donete i koje se primjenjuju na međunarodnom nivou, posebno u zemljama EZ-a.

33.2. Na osnovu ovoga zakona, Vlada će donijeti podzakonske propise i tehnička pravila koje proisticu iz ovoga zakona.

Član 34

34.1. Ministarstvo će uređivati pitanja građevinskih proizvoda (MTI), donece podzakonske propise iz člana 23, 25, i 33 ovoga zakona.

34.2. Ministarstvo će izdati prijevod tumačenja dokumenata predviđene u članu 3, u roku od 24 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Clan 35

Ovaj zakon stupa na snagu nakon usvajanja od Skupštine Kosova i proglašenja od Specijalnog Predstavnik Generalnog Sekretara Ujedinjenih Nacija.

Zakon Br.02/L-14
23 mart 2005

Predsednik Skupštine Kosova,

akademik Nexhat Daci